



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE  
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Broj: 0204-5090/8  
Budva, 04.12.2025. godine

Na osnovu člana 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 003/23, 011/23, 084/24), shodno zahtjevima za pojašnjenje od strane zainteresovanih privrednih subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, daje:

### **POJAŠNENJE broj 1**

#### **Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela šetališta u Donjoj Lastvi, od crkve Sv. Roka do parka Ivovića, Opština Tivat**

##### Pitanje:

1. Da li ćete razmotriti odlaganje tendera, s obzirom da pozicija 31 nije data u projektnoj dokumentaciji a radi se o izvjesnoj količini armiranja po m<sup>2</sup>.
2. Takođe za poziciju 57, koja se odnosi na fontanu, ne postoji odgovarajući projekat?

##### Odgovor:

1. Naručilac će izvršiti izmjenu u dijelu stavke 31.
2. Stavka koja se odnosi na fontanu potkrijepljena je predmjerom i opisom.

##### Pitanje:

1. Da li smo u obavezi da prevodimo riječi na stranom jeziku (uglavnom riječi na engleskom i latinskom) koje imaju prevod na crnogorskom jeziku, a sve ovo u okviru finansijskog dijela ponude?
2. Da li u stavci 137 iz finansijskog dijela ponude ima elemenata alternativnosti? Srdačan pozdrav

##### Odgovor:

1. Ponuđač nije u obavezi da prevodi riječi sa stranog jezika. Ponuda ponuđača je ispravna ako finansijski dio ponude popuni kopiranjem tabele “Tehničke specifikacije predmeta nabavke”, ne mijenjajući formulaciju Naručioca, osim u djelovima opisa gdje je Naručilac u predmjeru radova, odnosno tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođača, uz naznaku “ili ekvivalentno”, gdje je ponuđač dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođača nudi. Način utvrđivanja ekvivalentnosti opisan je tačkom 4. predmetne Tenderske dokumentacije.
2. U stavci 137 nema elemenata aleternivnosti. Ponuda ponuđača je ispravna ako finansijski dio ponude popuni kopiranjem tabele “Tehničke specifikacije predmeta nabavke”, ne mijenjajući formulaciju Naručioca, osim u djelovima opisa gdje je Naručilac u predmjeru radova, odnosno tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođača, uz naznaku “ili ekvivalentno”, gdje je ponuđač dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođača nudi. Način utvrđivanja ekvivalentnosti opisan je tačkom 4. predmetne Tenderske dokumentacije.

**U ime Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke**  
Predsjednica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  
Ana Mršulja, Spec.App.grad.

